



INFORMACIJA O ZAKLJUČIVANJU MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE I FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA

Prepoznajući potrebu daljeg jačanja zdravstvenog sistema i unapredjenja kvaliteta pružanja usluga u Crnoj Gori, Ministarstvo zdravlja je uspostavilo značajnu saradnju sa zdravstvenim autoritetima u regionu i šire. U cilju snaženja bilateralne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, razmjene znanja i iskustva u procesu reformi zdravstvenih sistema, inicirano je uspostavljanje bilateralne saradnje između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Federalnog Ministarstva zdravstva u oblasti zdravstva i medicinskih nauka.

U proteklom periodu, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je ostvarilo značajne kontakte sa bosanskim zdravstvenim institucijama, tokom kojih je ukazano na značaj institucionalizacije saradnje i predloženo je zaključivanje odgovarajućeg memoranduma o saradnji. Sa crnogorske strane je podržano potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Federalnog Ministarstva zdravstva u oblasti zdravstva i medicinskih nauka

Predstavnici oba ministarstva su usaglasili tekstove Memoranduma u prethodnom periodu.

Memorandumom je predloženo da se saradnja ostvari kroz:

1. razmjenu informacija i iskustava u oblasti zdravstva i medicinskih nauka;
2. razmjenu delegacija i specijalista u oblasti zdravstva radi pružanja konsultantskih usluga i liječenja pacijenata;
3. direktnih kontakata između fakulteta zdravstvenog usmjerenja, komora i zdravstvenih ustanova;
4. saradnju u oblasti stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika;
5. razvoj zajedničkih projekata iz oblasti zdravstva;
6. saradnju u oblasti zdravstvenog menadžmenta;
7. razmjenu informacija o novoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo;
8. podsticanje učešća specijalista na konferencijama i naučnim skupovima koje organizuje bilo koja od strana potpisnica;
9. aktivnosti koje se sprovode u cilju pridruživanja EU;



10. druge međusobno usaglašene oblike saradnje i razmjene iskustava u području javnog zdravlja i medicinskih nauka za koji postoji obostrani interes.

Takođe, ovim Memorandumom definisano je da će se saradnja zasnivati na principima ravnopravnosti i zajedničke koristi. Mehanizmi saradnje će se formulisati i realizovati preko uspostavljanja zajedničke radne grupe.

Planirano je da Memorandum bude potpisan 213.juna 2014.godine, u Miločeru.

Predlog zaključaka:

1. Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Federalnog Ministarstva zdravstva u oblasti zdravstva i medicinskih nauka
2. Vlada je prihvatila Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Federalnog Ministarstva zdravstva u oblasti zdravstva i medicinskih nauka
3. Ovlašćuje se Prof. dr Miodrag Radunović da, u ime Vlade Crne Gore, potpiše ovaj Memorandum.

MEMORANDUM O SARADNJI
IZMEĐU
FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
I
MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE
U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA

U cilju unapređenja saradnje u oblasti zdravstva i medicinskih nauka, Federalno ministarstvo zdravstva, Titova 9, Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Rimski trg 46, Podgorica, Crna Gora i (u daljem tekstu: potpisnice), usaglasile su se o sljedećem:

Član 1.

Strane potpisnice će razvijati i podsticati saradnju u oblasti zdravstva i medicinskih nauka u okviru svojih nadležnosti, na osnovu ravnopravnosti, uzajamnosti i obostrane koristi.

Član 2.

S ciljem unapređenja saradnje na dugoročnim osnovama, strane potpisnice će posebno sarađivati u sljedećim oblastima:

- reforma sistema zdravstvene zaštite,
- legislativa u oblasti zdravstva i usklađivanja sa propisima Evropske unije,
- istraživanja u oblasti zdravstvenih usluga i medicine,
- unapređenje zdravlja i prevencije bolesti,
- javno zdravlje,
- epidemiološka kontrola zaraznih bolesti i
- edukacija.

Saradnja u gore navedenim oblastima ne isključuje saradnju u drugim oblastima za koje strane potpisnice utvrde da su od zajedničkog interesa.

Član 3.

Strane potpisnice će saradnju ostvarivati putem:

1. razmjene informacija i iskustava u oblasti zdravstva i medicinskih nauka;
2. razmjene delegacija i specijalista u oblasti zdravstva radi pružanja konsultantskih usluga i liječenja pacijenata;

3. direktnih kontakata između fakulteta zdravstvenog usmjerenja, komora i zdravstvenih ustanova;
4. saradnje u oblasti stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika;
5. razvoja zajedničkih projekata iz oblasti zdravstva;
6. saradnje u oblasti zdravstvenog menadžmenta;
7. razmjene informacija o novoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo;
8. podsticanja učešća specijalista na konferencijama i naučnim skupovima koje organizuje bilo koja od strana potpisnica;
9. aktivnosti koje se provode u cilju pridruživanja Evropskoj uniji;
10. druge međusobno usaglašene oblike saradnje i razmjene iskustava u području javnog zdravlja i medicinskih nauka za koji postoji obostrani interes.

Član 4.

Strane potpisnice će međusobno obavještavati o skupovima iz oblasti zdravstva na međunarodnom nivou, a koji se održavaju u Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Strane potpisnice će podsticati i podržavati neposrednu razmjenu i saradnju između relevantnih institucija u oblasti zdravstva. Također će razmjenjivati informacije, publikacije i zdravstveno-obrazovnu literaturu o kongresima i simpozijima sa međunarodnim učešćem koji se održavaju u obje zemlje.

Član 6.

U cilju primjene ovog Memoranduma, potpisnice će periodično pripremati planove saradnje u kojima će posebno biti utvrđeni oblici, sadržaj, metode i uslovi saradnje za određeni vremenski period.

Član 7.

Strane potpisnice mogu predložiti izmjene Memoranduma koje su dužne uputiti jedna drugoj pisanim putem na odobrenje.

Ako se strane potpisnice ne dogovore o posebnom datumu, izmjene stupaju na snagu danom kada su se međusobno obavijestile o prihvatanju izmjena.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Memoranduma mogu se vršiti uz pismenu saglasnost strana potpisnica.

Član 8.

Strane potpisnice će imenovati odgovorne osobe za realizaciju aktivnosti predviđenih ovih Memorandumom.

Član 9.

Ovaj Memorandum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaka od strana potpisnica može otkazati ovaj Memorandum pisanim putem drugoj strani potpisnici tri (3) mjeseca unaprijed. Otkazivanje ne dovodi u pitanje okončanje aktivnosti koje su dogovorene na osnovu ovog Memoranduma i započetih prije njegovog prestanka važenja, osim ako se strane potpisnice ne dogovore drugačije.

Član 10.

Potpisano u Miločeru, dana 23.juna 2014. godine, u dva originalna primjerka, svaki na bosanskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Federalno ministarstvo zdravstva

**Za Ministarstvo zdravlja
Crne Gore**

Prof. dr Rusmir Mesihović

Prof. dr Miodrag Radunović

MEMORANDUM O SARADNJI

IZMEĐU

MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE

I

FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA

U cilju unapređenja saradnje u oblasti zdravstva i medicinskih nauka, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Rimski trg 46, Podgorica, Crna Gora i Federalno ministarstvo zdravstva, Titova 9, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: potpisnice), usaglasile su se o sljedećem:

Član 1.

Strane potpisnice će razvijati i podsticati saradnju u oblasti zdravstva i medicinskih nauka u okviru svojih nadležnosti, na osnovu ravnopravnosti, uzajamnosti i obostrane koristi.

Član 2.

S ciljem unapređenja saradnje na dugoročnim osnovama, strane potpisnice će posebno sarađivati u sljedećim oblastima:

- reforma sistema zdravstvene zaštite,
- legislativa u oblasti zdravstva i usklađivanja sa propisima Evropske unije,
- istraživanja u oblasti zdravstvenih usluga i medicine,
- unapređenje zdravlja i prevencije bolesti,
- javno zdravlje,
- epidemiološka kontrola zaraznih bolesti i
- edukacija.

Saradnja u gore navedenim oblastima ne isključuje saradnju u drugim oblastima za koje strane potpisnice utvrde da su od zajedničkog interesa.

Član 3.

Strane potpisnice će saradnju ostvarivati putem:

1. razmjene informacija i iskustava u oblasti zdravstva i medicinskih nauka;
2. razmjene delegacija i specijalista u oblasti zdravstva radi pružanja konsultantskih usluga i liječenja pacijenata;

3. direktnih kontakata između fakulteta zdravstvenog usmjerenja, komora i zdravstvenih ustanova;
4. saradnje u oblasti stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika;
5. razvoja zajedničkih projekata iz oblasti zdravstva;
6. saradnje u oblasti zdravstvenog menadžmenta;
7. razmjene informacija o novoj opremi, proizvodima i tehnološkim dostignućima koja se odnose na medicinu i zdravstvo;
8. podsticanja učešća specijalista na konferencijama i naučnim skupovima koje organizuje bilo koja od strana potpisnica;
9. aktivnosti koje se provode u cilju pridruživanja Evropskoj uniji;
10. druge međusobno usaglašene oblike saradnje i razmjene iskustava u području javnog zdravlja i medicinskih nauka za koji postoji obostrani interes.

Član 4.

Strane potpisnice će međusobno obavještavati o skupovima iz oblasti zdravstva na međunarodnom nivou, a koji se održavaju u Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Strane potpisnice će podsticati i podržavati neposrednu razmjenu i saradnju između relevantnih institucija u oblasti zdravstva. Također će razmjenjivati informacije, publikacije i zdravstveno-obrazovnu literaturu o kongresima i simpozijima sa međunarodnim učešćem koji se održavaju u obje zemlje.

Član 6.

U cilju primjene ovog Memoranduma, potpisnice će periodično pripremati planove saradnje u kojima će posebno biti utvrđeni oblici, sadržaj, metode i uslovi saradnje za određeni vremenski period.

Član 7.

Strane potpisnice mogu predložiti izmjene Memoranduma koje su dužne uputiti jedna drugoj pisanim putem na odobrenje.

Ako se strane potpisnice ne dogovore o posebnom datumu, izmjene stupaju na snagu danom kada su se međusobno obavijestile o prihvatanju izmjena.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Memoranduma mogu se vršiti uz pismenu saglasnost strana potpisnica.

Član 8.

Strane potpisnice će imenovati odgovorne osobe za realizaciju aktivnosti predviđenih ovih Memorandumom.

Član 9.

Ovaj Memorandum se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaka od strana potpisnica može otkazati ovaj Memorandum pisanim putem drugoj strani potpisnici tri (3) mjeseca unaprijed. Otkazivanje ne dovodi u pitanje okončanje aktivnosti koje su dogovorene na osnovu ovog Memoranduma i započetih prije njegovog prestanka važenja, osim ako se strane potpisnice ne dogovore drugačije.

Član 10.

Potpisano u Miločeru, dana 23.jun 2014. godine, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom i bosanskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

**Za Ministarstvo zdravlja
Crne Gore**

Za Federalno ministarstvo zdravstva

Prof. dr Miodrag Radunović

Prof. dr Rusmir Mesihović